



# **2024 THEME SONGS**

## **ENGLISH & TWI**

## **1. MAIN THEME SONG**

### **Unleashing the whole church**

Into the world to transform it

Unleashing the whole church

Into the world to transform it

To preach the glorious word

Be zealous in all good works

Save all the wounded

Those living in darkness And bring

them into the light Fear not!


The strength of the Lord will prevail So arise!

He will be with us till we win

2.

**1. By the grace of God, we are chosen**  
A royal priesthood; His own possession Called  
out of darkness, into His light  
To shine as beacons, in this dark world

*We are a chosen generation,  
A holy nation, people set apart, Called to  
declare His wondrous salvation/To show  
His love to the searching heart*



**2.** Once not a people, now we belong  
To the One who loved us all along, His  
mercy abounds, His love never ends, We  
are His children, 'rever His friends.

*Fred Amoakohene Sarpong*



**3.**

## **Into the world**

We go

Bearers of Kingdom values,  
Telling of God's goodness to all:  
He saves and grooms

Wherever people may be found We  
reveal the glory of Jesus For all to  
attain the fulness of Christ  
He saves and grooms  
He saves and grooms

*Theme Songs Committee*

**3.**

## **Wonderful man of Calvary**

We love You

Beautiful man on the Cross

Your love is so great

Death could not hold You captive

You rose from the grave

Victory belongs to You

We adore You

*Opoku Onyinah*

## 4.

### **a. March forward, glorious Church**

Keep advancing; don't retreat

Keep your focus and move on

Surely, victory will be yours

Keep your focus and move on

Surely, victory will be yours

*Grace Gakpetor*



**b. The fire Is burning in my soul**

The fire is burning in my soul;  
The flame of glory maketh whole,  
Hallelujah! It's burning in my soul.

*Hugh Hitclee/1 PHB 338*



5.

**We are the salt of the earth**


We are the light of the world

We are the children of God Children of God


We are the salt of the earth

We are the light of the world


We are the children of God Children of God



Everywhere we go: Go  
Everywhere we move  
We make impact We take over



Everywhere we go: Go  
Everywhere we move  
We make impact We take over



And we move with the power  
We move with the Holy Spirit  
We move with dominion  
We move, we no dey taya  
We move  
We move with the power  
We move with the Holy Spirit  
We move with dominion  
We move, we no dey taya We move

*Emmanuel Kye/ Boate*

# 6.

## **1. Christ has called us**


For His service

We need to work for Him All the time

If we diligently serve Him

Our reward will be great When He comes

Glory, GlofYt Hallelujah! Christ Our Lord,  
will surely come Glory Glory, Hallelujah/  
He'll reward His faithful saints



**2. Strength for service**  
He gives to us  
We need to tap from Him  
All the time  
When we keep on  
Trusting in Him  
We are sure of victory

**3. Need to focus**  
On the service  
Our focus is required  
All the time  
When we focus  
On the service  
We receive the victor's crown

7.

Faithful is He,  
The One who has called He has  
done He has done it again.

Yes, I believe in God!  
What He said, He will do 2x  
Every promise He has made  
He will surely fulfil  
What He said  
He will do

## 8.

I will let waters gush out from deserts  
And you will know that I am the Lord  
Is there anything too hard for me?

You will know that I am the Lord

The lame will walk

The blind will see

And all nations will come to My light

Is there anything too hard for me?

You will know that I am the Lord

*Patrick Asante*

# 9.

Behold, the Lord is my salvation

I will not be afraid

Behold, the Lord is my salvation

I put my trust in Him

The Lord Himself is my strength and my defense

The Lord Himself

Is my fortress and my shield

*D.K. Dekpor*



## 10.

My soul is yearning for You, Jesus

My soul is yearning for You

My soul is yearning for You, Jesus

My soul is yearning for You

I've nowhere else to go


I have none else to rely on

My soul is yearning for You

I've nowhere else to go

I have none else to rely on

My soul is yearning for You



*I'm longing for You  
I'm thirsty for You I belong to You  
I've nowhere else to go  
I have none else to rely on  
My soul is yearning for You*

*Sheila Adisi Ansah*


# 11.

The Lord brings me to His banquet hall  
He brings me to His secret place  
He brings me to His holy place  
And exchanges all my fears with faith


I cherish His presence  
I cherish His care  
I cherish His comfort  
For His banner over me is love

*D, K. Dekpor*

## 12.



1. Holy Spirit, I've come  
Just as I am, I've come  
I'm weak, Oh Lord  
I've come  
I've come to You for strength.



2. Holy Spirit, we've come  
Just as we are, we've come  
We're weak, Oh Lord  
We've come  
We've come to You for strength.

*Michael Agyemang-Amoako*

# 13.

Holy Spirit, Reign

Holy Spirit, Reign

Holy Spirit, Reign



Holy Spirit, Reign

Let Your fire fall

Let Your fire fall

Holy Spirit, Reign

Holy Spirit, Reign



You are our heart's desire  
We need Your holy fire Come,  
Spirit; come  
Let Your fire come  
Let Your power come  
Holy Spirit, Reign  
Holy Spirit, Reign

Godfred Amuzu


# 14.

## 1. Who sees my tears When sorrows abound?

Who gives me joy forevermore And  
answers me whenever I call? Oh Lord,  
You are all I have

*My heart's desire is You, Lord  
Communion I have with You,  
I want more  
My life is the probable gift  
have to give  
Oh Lord, You're my all in all*





2. Who has the power to keep me safe  
And walk with me all the way Who will  
be there When  
everyone else leaves?  
Oh Lord, You are all I have

Might Mayedan

# 15.

My heart, rejoice in the Lord

My horns re lifted high

I delight in the Lord


Who is my deliverer

The Rock of my salvation

Is the holy One, the Lord

The Lord is great

The Lord is great



He has been my helper  
In all my ways  
He has set my feet on higher ground  
Great are His works  
In all nations  
The Lord is great  
The Lord is great

*D. K. Dekpor*

# 16.

Great and marvelous are Your works, Lord God Almighty! Just and true are Your ways, O King of the saints! Who shall not fear You, O Lord, and glorify Your name? For You alone are holy. For all nations shall come and worship before You, For Your judgments have been manifested. Who shall not fear You, O Lord, For Your judgments have been manifested. Great and marvelous are Your works, Lord.

*Opoku Onyinah*

# 2024 THEME SONG

**TWI**



1.

Asafo n' repue Sɛ

Yɛrekɔ sakyera wiase nyinaa

Asafo n' repue Sɛ yɛrekɔ sakyera wiase  
nyinaa akɔka asɛmpa no Abɔ, nnwuma pa  
ho mmɔɔden

Agye wɔn a w'ayera

Wɔn a wote sum mu De wɔn aba hann  
no mu ensuro!

Awurade ahɔɔden na ɛbɛyɛ

Enti sɔre, Obedi y'akyi Ama y'adi nkonim

*Theme Songs Committee*

## 2.

Fa nkwagye a wanya'i

Kyere SƐ Kristo ne Awurade

Fa wabrabo, kyere sƐ Yesu gye nkwa

Tu anamɔn foforo

Tu anamɔn foforo

Tu anamɔn foforo

Na yi Awurade aye

Tu anamɔn foforo

Tu anamɔn foforo

Tu anamɔn foforo

Na yi Awurade aye



1. Nkwagyeε a wanya yi, εγε adenya keεεε

How can you escape, if you neglect this  
great salvation?

Emma wo werε mfi, na wannye boniaye

Onipa dasani kae nea Awurade aye na yi N'aye

Tu anamɔn foforo, tu anamɔn foforo! tu  
anamɔn foforo na yi Awurade aye



**2.** Onipa dasani, ερε a kae nea Awurade aye  
You were wondering and wandering, for  
Who to save your soul  
But when you met the Lord, He has turned your  
life around  
Yesu a wanya No yi, som no na ma No  
nsom wo bo

*A. L. Angoh*

### 3.

Yɛde Ahenni no m' abrabɔ,  
Reko wiase nyinaa 'ra Akoka  
Nyame ayamye akyerɛ: Sɛ ɔgye  
nkwa na Osiesie

Baabiara a nnipa wɔ, biara  
Yɛbɛda Kristo anuonyam adi  
Arna nipa biara 'bɛsɛ Kristo  
ɔgye nkwa, na Osiesie

4.

Hann no apue  
Esum no remma bio  
Hann a etu esum nnwuma gu  
Hann none Yesu Kristo  
Hann no apue Adekyee no aba.

*J.O. Kesse*

# 5.

- a. Wo ho yehu Wo ho Ye nwanwa.  
Wo ho yehu Wo ho ye nwanwa.  
ɔbɔades Nyankopon  
Woho ye hu oo  
ɔsoro ne asaase Wura  
Wo ho ye nwanwa.



b. Medi Wo din ho adanse akyerε aman Jesus;

Woayε adeε yiye

Mεka W'anwanwadwuma a Woayε

Jesus, Woayε adeε yiye

Mafi dεte pεtε, no mu

Mafi 'sum tumi ase

Maba hann kεse a εyε nwanwa no mu

Jesus Woayε adeε yiye

*Margaret Akuffo*

6.

**Onyankopɔn asafo mma**

Munyi mo ho adi

ɔhene Kristo retu sa Na mo ne no nkɔ bi!

Wasi ne Hen' frankaa

Wɔaye eho fitaa

Asennua bea mu kɔɔ, W'ama so de rekɔ




1. Na sɛ moyɛ n'asuafo  
Sua kyere no a,

Ɔde mo fra n'asafo mu Na Ɔne mo kɔ sa.

Wotu ne sa no dɛn?

Na wonya ade bɛn?

Ɔhene tamfo no wɔ he? Na wɔreko wɔ he?



2. Ɔko no, Ɛwɔ wiase,

Ɔtamfo ne bonsam Ɔde ne nnaadaa  
n'egyigye Nnipa wɔ won komam Nebo afuw


Wo sɛ:

Ɔko kosi ase;

Na enti som Yesu koraa

Na woatumi no daa





3. Hwε sε wo Hene ankasa adi n'asafo kan ɔfaa  
ɔbrε ne wum' ara kogyee n'anunyam, ɔn'na  
ɔboa wo, na ɔde ne somfo bεkɔ ne soro  
anu'nyam ne daa ahome kam

*Presby Asɔre Dwom Nhoma*

*(Stanzas 1, 2, 3 & 6)*

# 7.

Itengbaan ko woo  
Yesu jin Lipaal anaam  
Oyee itengbaan koo woo Yesu jin Lipaal anaam  
Itengbaan koo woo.

C.O.P. Nkwanta Area

# 8.

**a. Zori, a mi Yisa M bori ni n yela**

O nyela naa

Na' titali

Yiko zaa naa


M bori nin yela

O nyela naa

O nyela naa

O nyela naa

M bori ni ni yela O nyela naa



b. Ane Yaya wurubore, anε se fa anse oo Ane  
Yaya wurubore, anε se fa anse oo  
Anse oo, anse oo, anε se fa anse oo  
Ane Yaya wurubore, anε se fa anse oo  
Ane nyampe wurubore, anε se fa anse ooo  
Ane nyampe wurubore, anεse fa anse oo  
Anse oo, anse oo, anε se fa anse oo  
Ane Yaya wurubore, anε se fa anse oo

*Nchumuru traditional*


9.

Ameadeke deke deke meso kpli wo  
Ameadeke deke deke meso kpli wo Woenye  
Fiaga woenye Mawu Ameacf.eke meso kpli  
Wo,

*Emmanuel Oppong Donkor*

# 10.

- 1.** Mehia Wo, me kra Agyenkwa  
M'ani agyina Wo nne da y'  
Wo ho kom de me kra  
Merehwehwe Wo, m'agyenkwa  
Home gu me mu, home gu me mu  
Wo ho kom de me kra  
Womo me nea ehia me nyinaa  
Ma wanimpa mmra me so



**2. Magyenkwa ne Wo, Awurade  
Manya Wo a manya ade nyinaa  
W'animtew na εma me nkwa  
Wo na mehwe Wo daa nyinaa**

*J. B. K. Tawiah*

## 11.

### **1. Bue m'ani ma minhu W'**

Kasa gu m'asom

Kyerε me kwan na memfa so

Na masom Wo akosi ase


### **2. Twa m'akoma twetia**

Kyerεkyerε me W'asεm

Fa ogya so me tεkyerεma so

Na masom Wo akosi ase





**3.** Honhom Kronkron, bra  
Fa ɔhyewbo, bra  
Kanyan me bio enne nso  
Na masom Wo akosi ase

**4.** Hwim me ko soro daa  
Kyerε me ɔsoro nneεma  
Fa me ko Wo bun no mu Na masom Wo  
akosi ase

*D. K. Dekpor*

# 12.



Wo ne m'abandenden  
Wo ne mekyem ne me nkatabo  
Akode a biribi ntumi ntwi mfa so  
Eno ne din, Yehowa  
Akode a biribi ntumi ntwi mfa so  
Eno ne din, Yehowa

*Eunice Johnson*

# 13.

- a. Me renwu, menya nkwa x2  
Me renwu, menya nkwa x2  
Nea ahwete bεboa 'no  
Nea awu no benya nkwa  
Onyame asem na aka  
Me renwu, menya nkwa

*Emmanuel Oppong Donkor*



b. Megyina ama Awurade  
Sε ɔsraani papa  
Sε ɔko no yε den dεn ara a  
Megyina  
Me r'nhinhim  
Me r'nhinhim  
Me r'nhinhim ara da  
Sε ɔko no yε den dεn ara a  
Megyina


*Eunice Johnson*

## 14.

Mewo ɔɔɔfo bi a medo No sen ade nyinaa  
Me wura Yesu a manya No 'i  
Mewo, ɔɔɔfo bi a medo, No sen ade nyinaa  
Me wura Yesu a manya No 'i  
Me wura Yesu, me dofo kɛse bi a manya No 'i  
ɔde me aba aponto, dan mu  
Ne frankaa a esi me so ne ɔɔɔ,  
W'atwe makoma afam Ne ho  
Ama makoma ato me yam

## 15.

Meda so yε nkunimdifo  
Efise me ne Yesu na enam  
ɔyii me fii dontori bi mu  
De m'anan asisi ɔbotan so  
Asorɔkye bεbo, ahum betu  
Nanso emu biara mmu mfa me so  
Me ne Nea ɔma asorɔkye gyae no  
Kristo Yesu no ara na enam daa



M'ahooden nyina'ra fi Ne mu  
Menhwehwε m'ankasa anuonyam bio  
Nea N'anuonyam hyerεn sen owia no  
Nensraban mu ara na mewo, daa

*Seth Asare Ofei Badu*

## 16.

M'adom dɔɔso ma M'asɔr'  
M'ahodden nso yɛ mo de  
Wɔn a wɔtwɛn M'anim no  
Benya a-hodden foforo  
Basa a emu ago n' bɛyɛ den  
Kotodwe a hoqwo no begyina  
M'adom dɔɔso ma M'asɔr' M'ahodden  
nso yɛ mo de



17.

Awerεhow nda nyina botwamu

Osu nda so botwamu

Adze nyina bεyε fofor

Jesus ɔrennkyε na ɔaba

ɔbεba abεfa N'ahotseweefo ako fie soon

ɔnye hεn bεtsena daadaa nyina

ɔnye hεn bεtsena daadaa nyina

*Grace Gakpetor*

## 18.

Nea odi Mahyede so Tesε dua a atim  
asubonten ho a εso naba ne brε m' Na  
hahan rempo da Nakwan nyinaa yε  
dwoodwoo Na Maniso, rempa ne so da!

Na nea ɔyε nyinaa bεwie yie

Mεyε wo kεseε

Me din nti εbesi wo yie

εyε me, Nyame, Adorn Wura na Mahyε

WO bo

19.

Meye apam korafo!  
Masem ye yiw ne Amen  
Nea Meka Se Meye no  
Eno ara na Meye oo  
Meye Onyame nokwafo

*Grace Gakpetor*

## 20.

Ko so na som No, Onyame Ne ba no  
Koso na som No,  
wo wo kra nyinaa mu ko so na som No,  
nsan w'akyi da' ko so na som No, ko  
wo nkwa nna awiei.

# 21.

Migyina ɔbotantim no so Na matena  
ne mu akɔsi ase Megyina Awurade Kristo so  
Na sɔhwɛ bi anhwe me ase  
Megyina no so, Megyina Kristo so  
Na matumi ako akosi ase  
Megyina no so, megyina Kristo so  
Na m'ayɛ nkunimdifo

*Eunice Johnson*

# 22.

Ye biribi ma Yesu nne  
Kae nea Waye ama wo  
Ma nea ogye di no nka se  
Awurade, den na menyafei  
Ye biribi ma Yesu nne  
Ye biribi ma Yesu nne  
Ye biribi ma N'  
Ye biribi ma N'  
Ye blribi ma Yesu nne

# 23.

Dedi mega te nu wo o  
Dedi mega te nu wo o  
Ne amesiame gbenu le Yesu nu  
'Woya tede wo Mawu nu  
Ne amesiame gbenu le Mawu do nu  
'Woya qedi mega te nu wo o  
Afeto la fe vava tsu afedo  
Fetu nyuie le doya nu  
Ne amesiame gbenu le Mawu do nu  
'Woya qedi mega te nu wo o

## 24.

Me kɔn dɔ Wo, Awurade  
Me kra reprehwehwɛ Wo  
Me pɛ sɛ me som Wo yie  
Yɛ ade foforo wɔ me kra mu  
Boa me, Awurade, boa me  
Boa me, Awurade, boa me  
Me pɛ sɛ me som Wo yie  
Yɛ ade foforo wɔ me kra mu

*Grace Kyei Boate*



# 25.

Me ye ogya mframa a Meredew  
Meredew wo M'asore mu,  
Me ye ogya mframa a Meredew wo mo mu,  
Me gya no rennum da

*Patrick Asante*

## 26.

Tete Pentekoste tumi no  
Ewɔ ho nnε da yi nso  
Tete Pentekoste tumi no  
Ewɔ ho nnε da yi nso  
Nea ehia ne sε  
Wobεfa Nyarne asem  
Na w'adi mmuada  
Na w'abɔ mpaeε  
Sε wotwen Nyame anim  
Wɔ mpaebɔmu a  
Wobehu tete tumi no

# 27.

a. Yem hene Jesus, Wasore 2x  
Wasore, onni ha


Aden na morehwehwe oteasefo wo awufo m'?

Ohyeε bε se oβεwu

Ne nansa so oβεsore

Wasore, onni ha

AdEn na morehwehwe oteasefo wo awufo m'?



b. Yi Naye, yi Naye, yi Naye Kamfo  
No, kamfo No, kamfo No,  
Wasore, Yesu Kristo, Wasore  
ode nkonim abre Nasore

## 28.

Wahyehye no pɛrɛɛrɛ

Wakyekeye no pɛrɛɛrɛ


Nea aka ara ne sɛ yɛn ara yɛbɛsi yɛn man o

ɔdomankoma akye yɛn ade;

Agudeɛ, abɔdeɛ mu nnoɔma pa

ɔdomankoma ama yɛn nimdeɛ

Boa na yɛmmɔ mmɔden na yɛnsi ɔman Ghana



ɔdomankoma akye yen ade

Agudee, abɔdeε mu nnoɔma pa


ɔdomankoma ama yen nimdeε

Boa na γεmmɔ mɔden na yen man yi beyε yie oo

Abrabɔ pa Kasa pa

Suban pa Nyamesom pa

Papa nyinaa ara mmra



Emmra mmesɔ ɔman yi mu  
ɔdomankoma akye yen ade  
Agudee, abodee mu nnooma pa  
ɔdomankoma ama yen nimdee  
Boa na yemmo mɔden na yen man yi beye yie oo

*Lydia Otoo*